

# 10 ƁƁ Wo Ho Ban Hyemma Adekyere

ƁƁ nea abuso, 140 CanadaƁƁ mem ƁƁ hyemma dwumadie mu afe biara. Woyi ƁƁ a ƁƁ a ƁƁƁƁ 80 so no ye mmarima. WƁƁ mu dodoƁ no ara ƁƁƁƁ 90 so woyi ƁƁ a no nhye nkwakootu. WƁƁ kwan so, wo ƁƁ w'asesedwa abƁƁƁ efiri se wonim se wonya mmere mm ƁƁ asiane mu. WƁƁ nsuo nso so, susu wo nkwakootu ho ƁƁ saa kwan no so. enye adwuma se w'amm ƁƁ a.

## Adekyere a eho hia ma ƁƁ Wo Ho Ban Hyemma:

1. Nsuo nwunu tumi kum kyen senea wosusu. Ye ahosiesie ma nsuo nyunu akomatuo – mmere biara hye nkwakootu.
2. Nsa ne hyemma nni afra. Gya nsa no ƁƁ mpoano.
3. Hwe senea ewiem beye. San ƁƁ mpoano amono mu ho ara se ewiem ye basaa a.
4. Tie asem a efa ƁƁƁƁ nsenkyerenee ne nea eƁƁƁ efa kanea gyinabea ne ƁƁadee; nsuo tumi sesa ƁƁ mmere tiawa mu firi eƁa hƁ diin ƁƁ nsuyiri a ebetumi akum. “Twen MenƁƁ HƁ, Twen ƁƁ Wo Ho Ban”.
5. Ka afidiehyemma ƁƁ nyansa so - fa ntemye a ese ne titiriw ƁƁ mmere a nsuo no ye weweree.
6. Tenase! Wobetumi ate afiri afidiehyemma ketewa, ƁƁƁƁ, anaa kayak mu.
7. Ye ahosiesie. Hunu ampa ara se hyemma no ƁƁ asomdwoe mfidie ƁƁ mu ne petrol dodoƁ a ebeso no.
8. Fa VHF redio anaa telefon ketewa a wotumi de ƁƁ baabi ara enƁƁ wo ho ƁƁ mmere a wow ƁƁ nsuo no so.
9. Mmere biara ka kyere obi baabi a woreƁƁ ne mmere a wobesan aba.
10. Nya nkyerekyere. Sua senea wonwu se wotƁƁ nsuo mu mpofirimu a.

**Hyemma asomdwoe adekyere no NkwahobanƁƁ Fekuo ne WƁƁ a WƁƁƁ Ma Ontario  
Nya Kanea na ƁƁde maa ye. WƁƁ amaneebƁƁ bio ƁƁ [www.lifesavingsociety.com](http://www.lifesavingsociety.com).**